

Kalender Trisport MnK 2021 – 2022

JULI

do	01	ZOMERVAKANTIE
vr	02	
Za	03	
Zo	04	
Ma	05	
Di	06	
Wo	07	
Do	08	
Vr	09	
Za	10	
Zo	11	FEEST VLAAMSE GEMEENSCHAP
Ma	12	
Di	13	
Wo	14	
Do	15	
Vr	16	
Za	17	
Zo	18	
Ma	19	
Di	20	
Wo	21	
Do	22	
Vr	23	
Za	24	
Zo	25	
Ma	26	
Di	27	
Wo	28	
Do	29	
Vr	30	
Za	31	

AUGUSTUS

Zo	01	
Ma	02	
Di	03	
Wo	04	
Do	05	
Vr	06	
Za	07	
Zo	08	
Ma	09	
Di	10	
Wo	11	
Do	12	
Vr	13	
Za	14	
Zo	15	O.L.V. HEMELVAART
Ma	16	
Di	17	
Wo	18	
Do	19	
Vr	20	
Za	21	
Zo	22	
Ma	23	
Di	24	
Wo	25	
Do	26	
Vr	27	
Za	28	
Zo	29	
Ma	30	
Di	31	

SEPTEMBER

Wo	01	
Do	02	
Vr	03	
Za	04	
Zo	05	
Ma	06	
Di	07	
Wo	08	
Do	09	
Vr	10	
Za	11	
Zo	12	Bosloopcriterium Bree (Opitter)
Ma	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	14	
Wo	15	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	16	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	17	
Za	18	Zwemtraining 19:00-20:00u.
Zo	19	
Ma	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	21	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	22	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	23	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	24	Nightrail Bergerven 20:30u (Bart)
Za	25	Zwemtraining 19:00-20:00u.
Zo	26	T3 Hengstdijk (sprint individueel) Bosloopcriterium Geistingen
Ma	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	28	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	29	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	30	Zwemtraining 20:45-21:45u.

OKTOBER

Vr	01	
Za	02	SWIM BY NIGHT BASTION 20:00u GEEN ZWEMTRAINING
Zo	03	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	04	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	05	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	06	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	07	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	08	
Za	09	CAVA RIDE – Trisport Bike ladies 10.00u. – thuis bij de voorzitter Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	10	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	11	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	12	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	14	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	15	
Za	16	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	17	Fietstraining 9:00u. FORTIS Marathon Amsterdam` Bosloopcriterium Bocholt
Ma	18	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	19	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	21	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	22	
Za	23	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	24	Fietstraining 9:00u. FORTIS Bosloopcriterium Maaseik
Ma	25	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	26	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	28	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	29	
Za	30	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	31	Fietstraining 9:00u. FORTIS

NOVEMBER

Ma	01	ALLERHEILIGEN GEEN ZWEMTRAINING
Di	02	Core-training 20:15u. – 21:15u.
wo	03	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	04	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	05	
Za	06	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	07	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	08	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	09	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	10	GEEN ZWEMTRAINING CLUBFEEST De Stegel – Molenbeersel 19:00u.
Do	11	WAPENSTILSTAND GEEN ZWEMTRAINING
Vr	12	
Za	13	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	14	Fietstraining 9:00u. FORTIS Bosloopcriterium Oudsbergen Alfa Bear Trail – 24km
Ma	15	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	16	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	17	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	18	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	19	
Za	20	Zwemtraining 18:00-19:00u.
zo	21	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	22	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	23	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	24	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	25	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	26	
Za	27	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	28	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	29	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	30	Core-training 20:15u. – 21:15u.

DECEMBER

Wo	01	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	02	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	03	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Za	04	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	05	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	06	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	07	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	08	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	09	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	10	
Za	11	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	12	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	14	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	15	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	16	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	17	
Za	18	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	19	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	21	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	22	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	23	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	24	
Za	25	KERSTMIS GEEN ZWEMTRAINING
Zo	26	2^{de} KERSTDAG
Ma	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	28	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	29	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	30	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	31	

JANUARI

Za	01	NIEUWJAARSDAG GEEN ZWEMTRAINING
Zo	02	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	03	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	04	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	05	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	06	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	07	
Za	08	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	09	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	10	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	11	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	12	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	14	
Za	15	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	16	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	17	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	18	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	19	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	21	
Za	22	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	23	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	24	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	25	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	26	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	28	
Za	29	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	30	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	31	Zwemtraining 20:45-21:45u.

FEBRUARI

Di	01	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	02	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	03	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	04	
Za	05	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	06	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	07	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	08	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	09	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	10	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	11	
Za	12	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	13	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	14	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	15	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	16	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	17	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	18	
Za	19	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	20	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	21	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	22	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	23	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	24	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	25	
Za	26	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	27	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	28	KROKUSVAKANTIE Zwemtraining 20:45-21:45u.

MAART

Di	01	
Wo	02	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	03	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	04	
Za	05	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	06	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	07	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	08	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	09	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	10	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	11	
Za	12	ZWEMLOOP MAASEIK GEEN ZWEMTRAINING
Zo	13	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	14	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	15	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	16	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	17	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	18	
Za	19	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	20	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	21	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	22	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	23	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	24	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	25	
Za	26	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	27	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	28	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	29	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	30	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	31	Zwemtraining 20:45-21:45u.

APRIL

Vr	01	
Za	02	Zwemtraining 19:00-20:00u.
Zo	03	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	04	PAASVAKANTIE Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	05	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	06	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	07	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	08	
Za	09	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	10	
Ma	11	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	12	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	14	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	15	
Za	16	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	17	PASEN Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	18	PAASMAANDAG GEEN ZWEMTRAINING
Di	19	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	21	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	22	
Za	23	Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	24	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	25	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	26	Core-training 20:15u. – 21:15u.
Wo	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	28	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Vr	29	
Za	30	Zwemtraining 18:00-19:00u.

MEI

Zo	01	Fietstraining 9:00u. FORTIS Cold water session OWZ Bastion + wetsuit pasdag BTLNS
Ma	02	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	03	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	04	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	05	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	06	
Za	07	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	08	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	09	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	10	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	11	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	12	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	13	
Za	14	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	15	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	16	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	17	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	18	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	19	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	20	
Za	21	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	22	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	23	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	24	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	25	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	26	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	27	
Za	28	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	29	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	30	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	31	OWZ Bastion 19:00-21:00u

JUNI

Wo	01	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	02	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	03	
Za	04	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	05	PINKSTEREN Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	06	PINKSTERMAANDAG GEEN ZWEMTRAINING
Di	07	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	08	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	09	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	10	
Za	11	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	12	
Ma	13	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	14	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	15	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	16	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	17	
Za	18	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	19	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	20	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	21	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	22	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	23	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Vr	24	
Za	25	OWZ Bastion 9:00-11:00u Zwemtraining 18:00-19:00u.
Zo	26	Fietstraining 9:00u. FORTIS
Ma	27	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Di	28	OWZ Bastion 19:00-21:00u
Wo	29	Zwemtraining 20:45-21:45u.
Do	30	OWZ Bastion 19:00-21:00u